



SLUŽBENI BILTEN

OPŠTINE UGLJEVIK

<p>Skupština opštine Ugljevik Ugljevik, Trg D. Mihajlovića bb Telefon/faks: (055) 773-773, 772-336, E-mail: opstinaugljevik@gmail.com www.opstinaugljevik.net</p>	<p>Četvrtak 23.jun 2022. godine UGLJEVIK BROJ 2/22 GOD. LX</p>	<p>Izdaje: Skupština opštine Ugljevik Uređuje: Sekretar SO-e Telefon: (055) 773-756</p>
---	---	---

Na osnovu člana 59. i 82. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 97/16 i 36/19), kao i člana 89. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj: 7/17 i 5/21), Načelnik opštine Ugljevik donosi

PRAVILNIK

O USLOVIMA I NAČINU OSTVARIVANJA NOVČANIH PODSTICAJA ZA ZAPOŠLJAVANJE I SAMOZAPOŠLJAVANJE NA TERITORIJI OPŠTINE UGLJEVIK

I - OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

(1) Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za zapošljavanje i samozapošljavanje na teritoriji opštine Ugljevik (u daljem tekstu: Pravilnik) propisuju se uslovi koje moraju da ispunjavaju pravna lica i preduzetnici (u daljem tekstu: korisnik) za ostvarivanje prava na novčane podsticaje, postupci za njihovo ostvarivanje, visina i način isplate novčanih podsticaja, obaveze koje mora da ispuni korisnik nakon ostvarivanja prava, kao i potrebna dokumentacija.

Član 2.

(1) Pravo na podsticajna sredstva za zapošljavanje i samozapošljavanje imaju pravna lica i preduzetnici koji imaju sjedište ili imaju

registrovane poslovne jedinice na teritoriji opštine Ugljevik.

(2) Pravo na podsticajna sredstva po ovom Pravilniku nemaju javna preduzeća i javne ustanove.

Član 3.

(1) Podsticajna sredstva se dodjeljuju korisnicima koji su zaposlili nove radnike, a koji su se nalazili na evidenciji Zavoda za zapošljavanje RS, Filijala Bijeljina, Biro Ugljevik.

(2) Podsticajna sredstva koja se odobravaju po osnovu iz stava 1. ovog člana iznosi 2.000,00 KM po radniku, s tim što ukupno novčani podsticaj neće prelaziti pojedinačno iznos od 20.000,00 KM.

Član 4.

(1) Uslovi za dodjelu podsticajnih sredstava za novozaposlene radnike su: - da novozaposlene radnike zadrži u stalnom radnom odnosu (na neodređeno vrijeme) najmanje 1 (jednu) godinu od dana zaključenja ugovora o radu, - da novozaposlene radnike prijavi na puno radno vrijeme (na 40 sati sedmično), - da ne smanji broj stalno zaposlenih radnika u periodu od 1 (jedne) godine od dana zaključenja ugovora o radu sa novozaposlenim radnikom, osim u slučaju normalne fluktuacije radnika. - da broj zaposlenih nije manji u periodu od 6 (šest) mjeseci koji prethode mjesecu u kojem je došlo do zaključenja ugovora sa novozaposlenim radnikom, - da redovno izmiruje obaveze po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa zakonom, - sredstva se neće odobravati poslodavcima za radnike koji su

već dobili sredstva ZZZ RS u tekućoj godini po istom osnovu, - da ne zapošljava lica kojima je kod istog poslodavca prestao radni odnos u poslednjih 6(šest) mjeseci prije podnošenja zahtjeva,

(2) Poslodavci uz zahtjev moraju dostaviti sledeću dokumentaciju:

- rješenje o registraciji preduzetnika ili privrednog društva;

- potvrda o registraciji poreskog obveznika;

- spisak novozaposlenih radnika, uz dostavljanje ugovora o radu;

- uvjerenje o izmirenim obavezama po osnovu javnih prihoda Poreska uprava RS-PJ Bijeljina;

- uvjerenje od Poreske uprave RS, o zaposlenim novoprijavljenim radnicima;

- dokaz da novozaposleni radnik ima prebivalište na teritoriji opštine Ugljevik;

- ovjerena izjava poslodavca da broj zaposlenih nije manji u periodu od 6 (šest) mjeseci koji prethode mjesecu u kojem je došlo do zaključenja ugovora sa novozaposlenim radnikom, te da ne zapošljava lica kojima je kod istog poslodavca prestao radni odnos u poslednjih 6 (šest) mjeseci prije podnošenja zahtjeva.

- uvjerenje od Zavoda za zapošljavanje RS, Filijala Bijeljina, Biro Ugljevik da su lica za koja se podnosi zahtjev za podsticaj bila evidentirana kao nezaposlena na evidenciji zavoda prije zasnivanja radnog odnosa kod poslodavca.

- uvjerenje od Zavoda za zapošljavanje RS, Filijala Bijeljina, Biro Ugljevik da nisu dobili sredstva ZZZ RS u tekućoj godini po istom osnovu,

(3) Novoregistrovani preduzetnici mogu ostvariti podsticaj iz člana 3. ukoliko u periodu od prethodnih 6 (šest) mjeseci nisu objavili registraciju preduzetničke radnje na svoje ime ili na ime članova svoje porodice, što dokazuju dostavljanjem ovjerene izjave na navedene okolnosti sa kućnom listom.

Član 5.

(1) Nadzor nad sprovođenjem i izvršavanjem odredbi ovog Pravilnika kao i kontrolu obaveza koju mora da ispuni korisnik nakon primanja novčanog podsticaja vrši Komisija za podsticaje u privredi koju imenuje Načelnik opštine.

Član 6.

(1) Podsticajna sredstva za namjenu po ovom Pravilniku isplaćuju se krajnjim korisnicima do visine predviđene Budžetom opštine.

(2) Korisnik podrške su u obavezi je da dva puta godišnje dostavlja uvjerenje o broju zaposlenih radnika kod poslodavca sa spiskom (uvjerenje

izdaje Poreska uprava) do isteka jedne godine od dana zapošljavanja radnika.

(3) Korisnici prava moraju čuvati dokumentaciju na osnovu koje su ostvarili podsticajna sredstva u periodu od tri godine od dana dobijanja podsticajnih sredstava.

(4) Ukoliko korisnik podsticaja za zapošljavanje na zahtjev lica koje je zaposlio raskine radni odnos sa istim, dužan je da zasnuje radni odnos sa drugim nezaposlenim licem sa evidencije ZZZ-Biro Ugljevik za preostalo vrijeme.

(5) ukoliko korisnik podsticaja raskine ugovor o radu bez krivice zaposlenog ili prestane sa obavljanjem djelatnosti, prije isteka roka od godine dana, dužan je da vrati cjelokupan iznos podsticaja uz propisanu zakonsku kamatu.

Član 7.

(1) Zahtjevi za podnose tokom cijele godine. Komisija za podsticaje u privredi će vršiti prijem zahtjeva, kompletirati potrebnu dokumentaciju i utvrđivati da li su ispunjeni uslovi za odobravanje podsticaja u skladu sa odredbama Pravilnika, kao i pripremu rješenja koje se dostavlja na potpis Načelniku.

(2) Poslodavci koji su tokom 2022. godine zaposlili nove radnike sa evidencije ZZZ RS, Filijala Bijeljina, Biro Ugljevik prije stupanja na snagu ovog Pravilnika, imaju pravo na navedenu podršku.

Član 8.

(1) Korisnici prava su dužni namjenski koristiti podsticajna sredstva.

(2) Korisnik finansijske podrške iz ovog Pravilnika dužan je da vrati podsticajna sredstva ukoliko u postupku nadzora provedenom od strane Komisije za podsticaje u privredi bude utvrđeno da su nenamjenski utrošena, da su dati netačni podatci ili se ne pridržava uslova regulisanih ovim pravilnikom.

(3) Na prijedlog komisije za podsticaje u privredi, načelnik opštine donosi Rješenje o povratu podsticajnih sredstava.

(4) Korisnik finansijske podrške dužan je da vrati podsticajna sredstva u roku od 30 dana od dana donošenja rješenja iz prethodnog stava.

(5) u slučaju da korisnik ne postupi po navedenom Rješenju pokrenuće se postupak kod nadležnog suda.

Član 9.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“.

OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj:02-12- 21/22
Datum: 31.05.2022.god.

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić,dipl.ek.

Na osnovu člana 59. stav 1. tačka 8) Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 97/16, 36/19 i 61/21), člana 48. stav 4. Zakona o službenicima i namještenicima u jedinicama lokalne samouprave samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 97/16) i člana 68. stav 1. tačka 8. („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17 i 5/21) Načelnik opštine Ugljevik donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI RADNIH MJESTA U OPŠTINSKOJ UPRAVI

Član 1.

U Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Opštinskoj upravi Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 2/21, 7/21, 9/21 12-2/21 i 1/22) u članu 36. Odjeljku V-1 Odjeljenje za opštu upravu, B) Odsijek za zajeničke poslove u tački 1. Uslovi mijenjaju se i glase „VSS, društvenog smjera ili prvi ciklus studija sa najmanje 240 ECTS bodova, najmanje tri godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja i položen stručn ispit za rad u opštinskoj upravi“.

Član 2.

Ovaj pravilnik stupana snagu danom donošenja, a biće objavljen u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE UGLJEVIK

Broj: 02-12- 19 /22

NAČELNIK OPŠTINE

Datum, 30.05. 2022. godine

Vasilije Perić,dipl.ek.

Na osnovu člana 82.stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj:97/16,36/19,61/21) i člana 93. Stav 5. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj:97/16) Načelnik opštine Ugljevik donosi

PLAN

STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA I USAVRŠAVANJA SLUŽBENIKA U OPŠTINSKOJ UPRAVI UGLJEVIK U 2022.GODINI

Član 1.

Ovim planom utvrđuju se teme obuke i način stručnog osposobljavanja i usavršavanja službenika u Opštinskoj upravi Ugljevik u 2022. godini.

Član 2.

Stručno osposobljavanje i usavršavanje službenika u Opštinskoj upravi Ugljevik vršiće se u skladu sa Godišnjim planom obuke za zaposlene u gradskim, odnosno opštinskim upravama, koji donosi Ministarstvo uprave i lokalne samouprave i Programom rada sistema obuke za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave za 2022. godinu koji je donijela Komisija za obuku, kao koordinaciono tijelo.

Član 3.

Plan stručnog osposobljavanja i usavršavanja obuhvata teme obuke čija je realizacija planirana tokom 2022.godine, i to:

- 1) Primjena Uredbe o sprovedbenim dokumentima u Republici Srpskoj (uz podršku Razvojnog Programa Ujedinjenih Naroda) – novi/osnovni program obuke
- 2) Indikatori bezbjednosti saobraćaja u Republici Srpskoj– novi/osnovni program obuke
- 3) Unapređenje bezbjednosti saobraćaja kroz održivu urbanu mobilnost - novi/osnovni program
- 4) Raspoloživi fondovi EU za korisnike u Republici Srpskoj - novi/osnovni program
- 5) Zaštita ličnih podataka - osnovni program obuke.

Član 4.

Pored gore navedenih obuka koje će organizovati Ministarstvo uprave i lokalne samouprave, Savez opština i gradova Republike Srpske u skladu sa usvojenim Programom rada sistema obuke za 2022. godinu, planira da izvede sljedeće obuke,

- 1) Metodologija rada, planiranje i facilitacija foruma mjesnih zajednica,
- 2) Transparentna dodjela sredstava organizacijama civilnog društva iz lokalnih budžeta,
- 3) Jačanje građanskog učešća i procesu donošenja odluka na lokanmom nivou,
- 4) Uvod u sistem otpadnih voda.

Član 5.

- 1) Ukoliko epidemiološka situacija bude dozvoljavala obuke će biti organizovane tradicionalno na način koji podrazumjeva direktnu interakciju izvođača obuke i učesnika. Alternativno, shodno preporukama Republičkog štaba za vanredne situacije, obuke će biti organizovane online.
- 2) U slučaju nastupanja okolnosti koje mogu dovesti do nemogućnosti organizovanja neke od navedenih obuka, Ministarstvo uprave i lokalne samouprave će alternativno organizovati izvođenje obuke na teme za koje su jedinice lokalne samouprave iskazale interesovanje.

- 3) Termini obuka koje se realizuju u saradnji sa drugim institucijama (kao i sa izvođačima obuka) naknadno će biti utvrđeni.

Član 6.

- 1) Službenici će u toku godine prisustvovati i obukama koje se organizuju radi realizacije projekata kao i drugim obukama za kojima se ukaže potreba, u skladu sa raspoloživim sredstvima.
- 2) Budžetom opštine Ugljevik na odgovarajućim pozicijama planirana su sredstva za stručno usavršavanje zaposlenih za tekuću godinu.

Član 7.

- 1) Službenici su dužni prisustvovati i aktivno učestvovati u svim obukama na koje su pozvani.
- 2) Službenici su dužni dostaviti neposrednim rukovodiocima izvještaje o obukama na kojima su prisustvovali kao i uvjerenja ili potvrde o učešću na obuci radi ulaganja u personalni dosije.

Član 8.

Ovaj plan stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02- 152-1 /22
Datum, 20.05.2022.godine

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 82. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske, broj: 97/16, 36/19, 61/21) člana 54. stav 3. Pravilnika o kancelarijskom poslovanju Administrativne službe opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj: 2/07) i člana 68. i 89. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17,5/21), Načelnik opštine Ugljevik donosi

RJEŠENJE

o dopuni rješenja o vođenju popisa akata
za 2022. godinu

Član 1.

U Rješenju o vođenju popisa akata za 2022. godinu broj: 02-052-2/22 od 04.01.2022. godine i Rješenju o dopuni rješenja o vođenju popisa akata za 2022. godinu broj: 02-052-7/22 od 18.01.2022.godine u članu 1. stav 1. poslije tačke 39. dodaje se tačka 40. koja glasi:

„ 40. Poziv za prijavu nepokretnosti.....451-1“

Član 2.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljeno u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02- 052-99 /22

NAČELNIK OPŠTINE

Datum, 16.05.2022.god

Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske " broj 97/16, 36/19 i 61/21) i člana 68. i 89. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik" broj: 7/17 i 5/21), Načelnik opštine Ugljevik donosi:

RJEŠENJE

I

Odobrava se isplata sredstava iz budžeta Opštine JU Srednjoškolskom centru „Mihailo Petrović Alas" Ugljevik

II

Isplatu će izvršiti Odjeljenje za finansije u ukupnom iznosu od 875,00 KM za nagrade učeniku generacije u četvorogodišnjem trajanju, učenicima koji su na kraju četvrtog razreda imali odličan uspjeh i primjerno vladanje, učenicima i nastavnicima za uspjehe na regionalnim takmičenjima.

III

Rješenje stupa na snagu danom donošenja i biće objavljeno u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/3-40-655//22

NAČELNIK OPŠTINE

Datum, 07.06.2022.god

Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske " broj 97/16, 36/19 i 61/21) i člana 68. i 89. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik" broj: 7/17 i 5/21), Načelnik opštine Ugljevik donosi:

RJEŠENJE

I

Odobrava se isplata sredstava iz budžeta Opštine Javnoj Ustanovi OŠ „Aleksa Šantić" Ugljevik

II

Isplatu će izvršiti Odjeljenje za finansije u ukupnom iznosu od 450,00 KM za nagrade učenici i nastavnici za osvojeno prvo mjesto na republičkom takmičenju u pisanju poezije na konkursu „Šantićeva reč" koji je realizovan u Beogradu.

III

Rješenje stupa na snagu danom donošenja i biće objavljeno u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-40-643//22

Datum, 31.05.2022.god

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske " broj 97/16, 36/19 i 61/21) i člana 68. i 89. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik" broj: 7/17 i 5/21), Načelnik opštine Ugljevik donosi:

R J E Š E N j E

I

Odobrava se isplata sredstava iz budžeta Opštine Javnoj Ustanovi OŠ „Aleksa Šantić" Ugljevik

II

Isplatu će izvršiti Odjeljenje za finansije u ukupnom iznosu od 3.050,00 KM za nagrade učenicima i nastavnicima za uspjehe na regionalnim i republičkim takmičenjima, vukovcima i učeniku generacije u školskoj 2021/22. godini

III

Rješenje stupa na snagu danom donošenja i biće objavljeno u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-40-613//22

Datum, 30.05.2022.god

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske " broj 97/16, 36/19 i 61/21) i člana 68. i 89. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik" broj: 7/17 i 5/21), Načelnik opštine Ugljevik donosi:

R J E Š E N j E

I

Odobrava se isplata sredstava iz budžeta Opštine Javnoj Ustanovi OŠ „Filip Višnjić" Donja Trnova

II

Isplatu će izvršiti Odjeljenje za finansije u ukupnom iznosu od 525,00 KM za nagrade učenicima i

nastavnicima za uspjehe na regionalnom takmičenju i učeniku generacije u školskoj 2021/22. godini

III

Rješenje stupa na snagu danom donošenja i biće objavljeno u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-40-649//22

Datum, 01.06.2022.god

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske " broj 97/16, 36/19 i 61/21) i člana 68. i 89. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik" broj: 7/17 i 5/21), Načelnik opštine Ugljevik donosi:

R J E Š E N j E

I

Odobrava se isplata sredstava iz budžeta Opštine Javnoj Ustanovi OŠ „Vuk Karadžić" Zabrdre

II

Isplatu će izvršiti Odjeljenje za finansije u ukupnom iznosu od 1.600,00 KM za nagrade učenicima i nastavnicima za uspjehe na regionalnim i republičkim takmičenjima, vukovcima i učeniku generacije u školskoj 2021/22. godini

III

Rješenje stupa na snagu danom donošenja i biće objavljeno u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-40-644//22

Datum, 31.05.2022.god

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2022. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N j E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU Centar za kulturu „Filip Višnjić" Ugljevik, da se u mjesecu MARTU može izvršiti unos unaprijed budžetskih sredstava na poziciji:

-411300-Rashodi za naknada plata za vrijeme bolovanja.....950,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02/5-40-440/22
Datum.04.04.2022.god

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2022. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku Agenciji za razvoj malih i srednjih preduzeća Opštine Ugljevik, da se u mjesecu MARTU može izvršiti unos unaprijed budžetskih sredstava na poziciji:

-411200-Bruto naknade troškova zaposlenih....650,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02/5-40-442/22
Datum.05.04.2022.god

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2022. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU SRC „Rudar“ Ugljevik, da se u mjesecu MARTU može izvršiti unos unaprijed budžetskih sredstava na poziciji:

-411200-Bruto naknade troškova zaposlenih.2.000,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02/5-40-447/22
Datum.05.04.2022.god

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2022. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU Centru za socijalni rad Ugljevik, da se u mjesecu MARTU može izvršiti unos unaprijed budžetskih sredstava na poziciji:

-411100-Bruto plate zaposlenih.....3.540,00KM
-411200-Bruto naknade troškova
zaposlenih.....9.920,00KM
Na poziciji Socijalne zaštite:
-416300-Doznake pružiocima usluga.....897,00KM

Takođe potrebno izvršiti realokaciju budžetskih sredstava na sledećim pozicijama:

Sa pozicije:
-412900-Ostali rashodi.....170,00KM
Na poziciji:
-411400-Rashodi za otpremnine.....170,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02/5-40-455/22
Datum.07.04.2022.god

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2022. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU SRC „Rudar“ Ugljevik, da se u mjesecu MARTU može izvršiti unos realokaciju budžetskih sredstava na sljedećim pozicijama:

Sa pozicije:

-411100-Rashodi za bruto plate.....350,00KM

Na poziciju:

-411300-Rashodi za vrijeme bolovanja.....350,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-40-467/22

Datum.13.04.2022.god

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2022. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku Agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća Opštine Ugljevik, da se u mjesecu MARTU može izvršiti unos unaprijed budžetskih sredstava na poziciji:

-411200-Bruto naknade troškova zaposlenih...340,00KM

-412100-Rashodi po osnovu zakupa.....40,00KM

-412200-Rashodi po osn.utr.el.energ.....140,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-40-468/22

Datum.13.04.2022.god

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine

Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2022. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU Centru za socijalni rad Ugljevik, da se u mjesecu MARTU može izvršiti unos unaprijed budžetskih sredstava na poziciji:

-412700-Rashodi za stručne usluge.....700,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-40-487/22

Datum.15.04.2022.god

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2022. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU Centru za socijalni rad Ugljevik, da se u mjesecu MARTU može izvršiti unos unaprijed budžetskih sredstava na poziciji:

-412700-Rashodi za stručne usluge.....95,00KM

-412200-Rashodi po osn.utr.el.ener.....540,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-40-495/22

Datum.15.04.2022.god

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju

budžeta opštine Ugljevik za 2022. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU Dječiji vrtić „Duško Radović“ Ugljevik, da se u mjesecu MARTU može izvršiti unos unaprijed budžetskih sredstava na poziciji:

-411100-Rashodi za bruto plate.....5.000,00KM
 -411200-Rashodi za bruto naknade.....9.000,00KM
 -412200-Rashodi po osnovu utr.el.ener.....3.000,00KM
 -412400-Rashodi za materijal za pos.namjene3.000,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-40-491/22

NAČELNIK OPŠTINE

Datum.15.04.2022.god

Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2022. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU Centru za socijalni rad (Socijalna zaštita) Ugljevik, da se u mjesecu MARTU može izvršiti unos realokaciju budžetskih sredstava na sljedećim pozicijama:

Sa pozicije:

-416100-Doznake na ime socij.zaštite.....350,00KM

Na poziciju:

-419100-Rashodi po sudskim rješenjima.....350,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-40-486/22

NAČELNIK OPŠTINE

Datum.15.04.2022.god

Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2022. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU SŠC „Mihailo Petrović Alas“ Ugljevik, da se u mjesecu MARTU može izvršiti unos unaprijed budžetskih sredstava na poziciji:

-411200-Rashodi za bruto naknade.....21.750,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-40-507/22

NAČELNIK OPŠTINE

Datum.20.04.2022.god

Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2022. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku Opštinskoj upravi Ugljevik, da se u mjesecu MARTU može izvršiti realokaciju budžetskih sredstava na sljedećim pozicijama:

Sa pozicije:

-487400-Transferi fondovima.....50,00KM

Na poziciju:

-487300-Transferi jed.lokal.samouprave.....50,00KM

Takođe da može izvršiti unos budžetskih sredstava unaprijed na sljedećim pozicijama:

-412900-Ostali rashodi.....109.000,00KM
 -415200-Grantovi u zemlji.....217.500,00KM
 -487200-Transferi izm.rabl.jedinica.....375,00KM
 -487300-Transferi jed.lokal.samouprave.....150,00KM
 -621300-Izdaci za otplatu glavnice.....204.250,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-40- 520 /22

Datum.20.04.2022.god

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2022. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku Narodnoj biblioteci Ugljevik, da se u mjesecu MARTU može izvršiti unos realokaciju budžetskih sredstava na sljedećim pozicijama:

Sa pozicije:

-511300-Izdaci za nabavku post.i opreme.....587,00KM

Na poziciju:

-412300-Rashodi za režijski materijal.....587,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-40- 503 /22

Datum.20.04.2022.god

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2022. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku Mjesne zajednice Ugljevik, da se u mjesecu MARTU može izvršiti unos realokaciju budžetskih sredstava na sljedećim pozicijama:

Sa pozicije:

-412200-Rashodi po osnovu utr.el.ener.....50,00KM

Na poziciju:

-413900-Rashodi za zatezne kamate.....50,00KM

Takođe, da može izvršiti unos budžetskih sredstava unaprijed na sljedećim pozicijama:

-413900-Rashodi za zatezne kamate.....18,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-40- 521 /22

Datum.20.04.2022.god

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2022. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku Turistička organizacija Opštine Ugljevik, da se u mjesecu MARTU može izvršiti unos unaprijed budžetskih sredstava na poziciji:

-412300-Rashodi za režijski materijal.....100,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-40-515/22

Datum.21.04.2022.god

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2022. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku Dječiji vrtić „Duško Radović“ Ugljevik, da se u mjesecu MARTU može izvršiti unos unaprijed budžetskih sredstava na poziciji:

-411200-Rashodi za bruto naknade.....1.000,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-40-516/22

NAČELNIK OPŠTINE

Datum.21.04.2022.god

Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2022. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU Centru za socijalni rad Ugljevik, da se u mjesecu MARTU može izvršiti unos unaprijed budžetskih sredstava na poziciji:

-412500-Rashodi za tekuće održavanje.....45,00KM

-412300-Rashodi za režijski materijal.....13,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-40-517/22

NAČELNIK OPŠTINE

Datum.21.04.2022.god

Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2022. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku Opštinskoj upravi Ugljevik, da se u mjesecu MARTU može izvršiti unos unaprijed budžetskih sredstava na poziciji:

-412700-Rashodi za stručne usluge.....37.500,00KM

-413900-Rashodi za zatezne kamate..... 3.750,00KM

-411300-Rashodi po osnovu bolovanja.....12.500,00KM

Takođe, potrebno je izvršiti i realokaciju budžetskih sredstava sa sljedećih pozicija

Sa pozicije:

-412900-Ostali rashodi.....1.000,00KM

Na poziciju:

-419100-Rashodi po sudskim rješenjima.....1.000,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-40-542 /22

NAČELNIK OPŠTINE

Datum.26.04.2022.god

Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2022. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU Centru za kulturu „Filip Višnjić“ Ugljevik, da se u mjesecu MARTU može izvršiti unos unaprijed budžetskih sredstava na poziciji:

-412200-Rashodi po osnovu utr.el.ener.....1.800,00KM

-413900-Rashodi po osnovu zateznih kamata.....100,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-40-522/22

NAČELNIK OPŠTINE

Datum.26.04.2022.god

Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana

68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2022. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku Agenciji za razvoj malih i srednjih preduzeća Opštine Ugljevik, da se u mjesecu APRILU može izvršiti unos unaprijed budžetskih sredstava na poziciji:

-412300-Rashodi za režijski materijal.....350,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-40-554/22

Datum.10.05.2022.god

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2022. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku Agenciji za razvoj malih i srednjih preduzeća Opštine Ugljevik, da se u mjesecu APRILU može izvršiti realokaciju budžetskih sredstava na sljedećim pozicijama:

Sa pozicije:

-412700-Rashodi za stručne usluge.....263,00KM

Na poziciju:

-419100-Rashodi po sudskim rješenjima.....263,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-40- 555/22

NAČELNIK OPŠTINE

Datum.10.05.2022.god

Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2022. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku Agenciji za razvoj malih i srednjih preduzeća Opštine Ugljevik, da se u mjesecu APRILU može izvršiti unos unaprijed budžetskih sredstava na poziciji:

-411300-Rashodi po osnovu bolovanja.....250,00KM

Takođe, potrebno je izvršiti i realokaciju budžetskih sredstava sa sljedećih pozicija

Sa pozicije:

-411100-Rashodi za bruto plate zaposlenih.....417,00KM

Na poziciju:

-411300-Rashodi po osnovu bolovanja.....417,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-40-559/22

Datum.10.05.2022.god

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2022. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU Centru za kulturu „Filip Višnjić“ Ugljevik, da se u mjesecu APRILU može izvršiti unos unaprijed budžetskih sredstava na poziciji:

-411400-Rashodi za otpremnine.....1.000,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-40-565/22

NAČELNIK OPŠTINE

Datum.12.05..2022.god

Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2022. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku Centru za kulturu „Filip Višnjić“ Ugljevik, da se u mjesecu APRILU može izvršiti realokaciju budžetskih sredstava na sljedećim pozicijama:

Sa pozicije:

-411100-Bruto plate zaposlenih.....2.100,00KM

Na poziciju:

-411300-Rashodi za nak.za vrijeme bolovan-
ja.....2.100,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-40- 564/22

NAČELNIK OPŠTINE

Datum.11.05.2022.god

Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2022. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU SRC „Rudar“ iz Ugljevika, da se u mjesecu APRILU može izvršiti realokaciju budžetskih sredstava na sljedećim pozicijama:

Sa pozicije:

-411100-Bruto plate zaposlenih.....400,00KM

-631900-Izdaci u zemlji.....500,00KM

Na poziciju:

-411300-Rashodi za nak.za vrijeme bolovan-
ja.....400,00KM

-638100-Ostali izdaci iz

transakcija.....500,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-40- 570/22

NAČELNIK OPŠTINE

Datum.13.05.2022.god

Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2022. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU Dječijem vrtiću „Duško Radović“ Ugljevik, da se u mjesecu APRILU može izvršiti unos unaprijed budžetskih sredstava na poziciji:

-412600-Rashodi za službena putovanja.....250,00KM

-412900-Ostali rashodi.....3.000,00KM

-413900-Rashodi za zatezne kamate.....50,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-40-585/22

NAČELNIK OPŠTINE

Datum.17.05..2022.god

Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2022. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU SRC „Rudar“ iz Ugljevika, da se u mjesecu APRILU može izvršiti realokaciju budžetskih sredstava na sljedećim pozicijama:

Sa pozicije:

-412500-Rashodi za tekuće održavanje.....30,00KM

Na poziciju:

-412300-Rashodi za režijski materijal.....30,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-40- 599/22
Datum.23.05.2022.god

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2022. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU Dječiji vrtić „Duško Radović“ iz Ugljevika, da se u mjesecu APRILU može izvršiti realokaciju budžetskih sredstava na sljedećim pozicijama:

Sa pozicije:

-412500-Rashodi za tekuće održavanje.....222,00KM

Na poziciju:

-419100-Rashodi za sudska rješenja.....222,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-40- 591/22
Datum.23.05.2022.god

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju

budžeta opštine Ugljevik za 2022. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU SŠC „Mihailo Petrović Alas“ iz Ugljevika, da se u mjesecu APRILU može izvršiti realokaciju budžetskih sredstava na sljedećim pozicijama:

Sa pozicije:

-412900-Ostali rashodi.....350,00KM

Na poziciju:

-412600-Rashodi po osnovu služ.putovanja.....350,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-40- 610/22
Datum.24.05.2022.god

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 238. i 240. stav 4. Zakona o radu („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 1/16, 66/18 i 119/21), člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16, 36/19 i 61/21) i člana 38. Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u oblasti lokalne samouprave Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 20/17, 86/18, 21/20 i 8/22) Načelnik opštine Ugljevik i Sindikat lokalne samouprave Opštine Ugljevik
z a k l j u č i l i s u

POJEDINAČNI KOLEKTIVNI UGOVOR O IZMJENAMA POJEDINAČNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA ZAPOSLENE U OPŠTINSKOJ UPRAVI OPŠTINE UGLJEVIK

Član 1

U Pojedinačnom kolektivnom ugovoru za zaposlene u Opštinskoj upravi Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 2/18, 13/18, 15/18, 2/20 i 1 /22) u članu 10. stav (1) tačka 7) mijenja se glasi:

„- troškove jednog toplog obroka za vrijeme jednog radnog dana, kao i u slučaju obavljanja obavljanja prekovremenog rada dužeg od tri časa dnevno - u visini od 0,85% posječne bruto plate u Republici Srpskoj za prethodnu godinu, za svaki radni dan radnika“.

Član 2.

Ovaj pojedinačni kolektivni ugovor stupa na snagu danom potpisivanja učesnika kolektivnog ugovora biće objavljen u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“, a primjenjivaće se od 12.05.2022. godine.

PREDSJEDNIK
SINDIKALNE ORGANIZACIJE
Petra Gajić, dipl. san. ing.

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl. ek.

Broj: 02-12-23/22
Datum, 06.06.2022. godine

S A D R Ž A J

AKTI NAČELNIKA OPŠTINE

Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za zapošljavanje i samozapošljavanje na teritoriji opštine Ugljevik ...	1
Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Opštinskoj upravi.....	3
Plan stručnog osposobljavanja i usavršavanja službenika u Opštinskoj upravi Ugljevik u 2022. godini.....	3
Rješenje o dopuni rješenja o vođenju popisa akata za 2022. godinu.....	4
Rješenja o isplati sredstava.....	4
Rješenja o realokaciji sredstava.....	5
Pojedinačni kolektivni ugovor o izmjenama Pojedinačnog kolektivnog ugovora za zaposlene u Opštinskoj upravi opštine Ugljevik.....	13